

Drugi Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne¹

Države ugovornice ovog Protokola,
vjerujući da ukidanje smrtne kazne doprinosi poštovanju ljudskog dostojanstva i progresivnom razvoju ljudskih prava,
podsjecajući na član 3 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, usvojene 10. decembra 1948. i član 6 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, usvojenog 16. decembra 1966,
konstatujući da se član 6 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima odnosi prema ustanovi smrtne kazne na način koji snažno sugeriše njeno ukidanje,
*uvjere*ne da bi sve mjere preduzete u cilju ukidanja smrtne kazne trebalo smatrati unaprjeđivanjem zaštite prava na život,
želeći da na ovaj način preuzmu međunarodnu obavezu da ukinu smrtnu kaznu, saglasile su se o sledećem:

Član 1.

1. Niko u nadležnosti države ugovornice ovog Protokola ne može biti pogubljen.
2. Države ugovornice će preduzeti sve neophodne mjere u okviru svoje nadležnosti u cilju ukidanja smrtne kazne.

Član 2.

1. Rezerve na ovaj Protokol nisu dozvoljene, sem rezervi stavljenih u trenutku ratifikacije ili pristupanja koje omogućavaju da smrtna kazna bude primijenjena za vrijeme rata, za najteža krivična djela vojne prirode počinjena u toku ratnog stanja.
2. Država ugovornica koja je stavila ovakvu rezervu prosljedice u trenutku ratifikacije ili pristupanja Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija tekst odgovarajućih odredbi zakona koje se primjenjuju u vrijeme rata.
3. Država ugovornica koja je stavila ovakvu rezervu obavijestice Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o proglašenju i ukidanju ratnog stanja na svojoj teritoriji.

Član 3.

Države ugovornice ovog Protokola uključice u izvještaje koje podnose Komitetu za ljudska prava u skladu s članom 40 Pakta podatke o mjerama preduzetim radi ispunjenja obaveza preuzetih ovim Protokolom.

Član 4.

U odnosu na države ugovornice Pakta koje su dale izjavu u skladu s članom 41 nadležnost Komiteta za ljudska prava da prima i razmatra saopštenja u kojima neka država ugovornica tvrdi da druga država ugovornica ne ispunjava svoje obaveze biće

¹ Usvojen rezolucijom Generalne skupštine UN br. 44/128 od 15. decembra 1989. Stupio na snagu 14. jula 1991.

proširena i na odredbe ovog Protokola, sem ako država u pitanju nije izjavila suprotno u trenutku ratifikacije ili pristupanja.

Član 5.

U odnosu na države ugovornice Prvog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, usvojenog 16. decembra 1966. godine, nadležnost Komiteta za ljudska prava da prima i razmatra saopštenja koja potiču od pojedinaca u njihovoj nadležnosti biće proširena i na odredbe ovog Protokola, sem ako država u pitanju nije izjavila suprotno u trenutku ratifikacije ili pristupanja.

Član 6.

1. Odredbe ovog Protokola će se primjenjivati kao dopunske odredbe Pakta.
2. Bez uticaja na mogućnost stavljanja rezerve u skladu s članom 2 ovog Protokola, pravo zajemčeno članom 1 st. 1 ovog Protokola neće biti podložno ukidanju u skladu s članom 4 Pakta.

Član 7.

1. Ovaj Protokol je otvoren za potpisivanje svakoj državi koja je potpisala Pakt.
2. Ovaj Protokol podliježe ratifikaciji svake države koja je ratifikovala Pakt ili mu je pristupila. Instrumenti ratifikacije deponovaće se kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
3. Ovaj Protokol biće otvoren za pristupanje svakoj državi koja je ratifikovala Pakt ili mu je pristupila.
4. Pristupanje će se izvršiti deponovanjem instrumenta o pristupanju kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
5. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obavijestiće sve države koje su potpisale ovaj Protokol ili su mu pristupile o deponovanju svakog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.

Član 8.

1. Ovaj Protokol stupiće na snagu tri mjeseca posle deponovanja kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.
2. Za svaku državu koja ratifikuje ovaj Protokol ili mu pristupi posle deponovanja desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju, pomenuti Protokol će stupiti na snagu tri mjeseca posle deponovanja od strane ove države njenog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.

Član 9.

Odredbe ovog Protokola primjenjivaće se, bez ikakvog ograničenja ili izuzetka, na sve jedinice saveznih država.

Član 10.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija će obavijestiti sve države na koje se odnosi član 48 st. 1 Pakta o sledećem:

- a) rezervama, saopštenjima i obavještenjima u skladu s članom 2 ovog Protokola
- b) izjavama datim u skladu s članovima 4 i 5 ovog Protokola
- c) potpisima, ratifikacijama i pristupanjima u skladu s članom 7 ovog Protokola
- d) datumu stupanja na snagu ovog Protokola u skladu sa članom 8.

Član 11.

1. Ovaj Protokol, čiji su tekstovi na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom podjednako vjerodostojni, deponovaće se u arhivi Ujedinjenih nacija.
2. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija dostaviće ovjerene prepise ovog Protokola svakoj državi na koju se odnosi član 48 Pakta.